




H(m)



Q(m³/h)





Model	Speed r/min	Flow m ³ /h	Head m	Power		Eff (%)	(Kg · □)	NPSHR m	Flow Particles (□)
				Shaft Power	Motor Power				
3MF-11A	1470	101	18.4	7.13	11	71	0.15	2.9	51
3MF-11A	970	67	8	2.12	3	69		1.4	
3MF-11A	735	51	4.6	0.95	2.2	67		0.85	
4MF-9A	1470	170	9.8	6.57	11	69	0.084		76
4MF-9A	970	114	4.3	1.96	3	67			
4MF-9A	735	85	2.4	0.84	2.2	66			
4MF-11B	1470	198	15.3	11.15	15	74	0.15	3.4	76
4MF-11B	970	130	6.7	3.25	4	73		1.6	
4MF-11B	735	99	3.8	1.44	2.2	71		1.0	
4MF-13C	1470	230	28	24.7	30	71	0.38	4.5	79
4MF-13C	970	154	12	7.19	11	70		2.2	
4MF-13C	735	117	6.9	3.19	4	69		1.4	
6MF-11B	1470	305	12.4	13.2	15	78	0.15	3.7	76
6MF-11B	970	200	5.4	3.82	5.5	77		2	
6MF-11B	735	152	3.1	1.69	2.2	76		1.4	
6MF-13C	1470	350	21.4	26.15	30	78	0.38	3.9	76
6MF-13C	970	228	9.4	7.58	11	77		1.9	
6MF-13C	735	172	5.4	3.33	4	76		1.2	
6MF-14A	1470	405	31.5	44.54	55	78	0.632	5	76
6MF-14A	970	267	13.9	13.13	18.5	77		2.5	
6MF-14A	735	202	7.9	5.72	7.5	76		1.5	
6MF-16A	1470	395	46	63.44	75	78	1.14	4.7	76
6MF-16A	970	262	19.9	18.44	22	77		2.3	
6MF-16A	735	198	10.7	7.59	11	76		1.4	
6MF-17A	970	555	20	37.38	45	80	1.9	4.3	102
6MF-17A	735	425	11.5	16.85	22	79		2.7	
6MF-17A	585	335	7.3	8.54		78		1.8	
6MF-18A	1470	660	46	103.35	132	80	1.7	5.8	76
6MF-18A	970	440	20	29.96	37	80		2.9	
6MF-18A	735	330	11.6	13.2	18.5	79		1.7	
8MF-13B	970	540	11.9	21.34	30	82	0.76	3.4	102
8MF-13B	735	410	6.9	9.63	11	80		2.3	
8MF-13B	585	325	4.3	4.82		79		1.7	
8MF-13C	970	482	11.1	17.77	22	82	0.76	2.9	89
8MF-13C	735	365	6.4	7.95	11	80		2	
8MF-13C	585	290	4	4		79		1.4	
8MF-14A	970	430	13.6	19.42	22	82	0.76	2.3	102
8MF-14A	735	315	7.7	8.26	11	80		1.5	

Model	Speed r/min	Flow m ³ /h	Head m	Power		Eff (%)	(Kg·□)	NPSHR m	Flow Particles (□)
				Shaft Power	Motor Power				
8MF-14A	585	262	4.8	4.34		79	0.76	1.1	102
8MF-18A	1470	1225	50	205.93	250	81	2.32	9	127
8MF-18A	970	805	22	59.54	75	81		4.2	
8MF-18A	735	610	12	24.92	30	80		2.5	
8MF-18B	1470	1070	46.5	169.73	200	80	2.32	8.2	102
8MF-18B	970	705	20.3	48.72	55	80		3.9	
8MF-18B	735	535	11.6	21.67	30	78		2.4	
10MF-16A	970	820	13.7	36.42	45	84	1.27	4	114
10MF-16A	735	620	7.9	16.27	22	82		2.7	
10MF-16A	585	490	5	8.24		81		1.9	
10MF-21A	970	1030	26.5	94.1	110	79	4.22	5.3	114
10MF-21A	735	780	15.3	42.21	55	77		3.3	
10MF-21A	585	620	9.6	21.33		76		2.2	
10MF-21B	970	1425	25.5	123.7	160	80	4.22	6.4	152
10MF-21B	735	1080	14.7	55.43	75	78		3.9	
10MF-21B	585	860	9.3	28.29		77		2.6	
10MF-21C	970	750	32.9	85.06	110	79	4	3.9	127
10MF-21C	735	570	18.9	38.1	45	77		2.4	
10MF-21C	585	450	12	19.35		76		1.6	